

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número. 2 céntims.
 Fòra de Palma " 2 1/2 "
 Números atrassats " 4 "

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com a ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

ETS AMICHS DE LA POBREÀ.

*Judica illos Deus.***I.**

—«¡Sermó tenim! No pòt esser altre més que Mossen Lluch s'autó d'aquest article. ¡Ni si s'hagués proposat acreditá de nèa L' IGNORANCIA!»

A n'es savi lector que axí mos parla li contestaré:

—¿Ets pòbre? Ydò no sies ximple y segueix llegint, y al cap d'avall sabràs qui son es téus amichs. ¿Ets rich? Ydò no sies ruch y segueix llegint, y à la fi veurás com es sermó d'avuy tal volta va per tu, y encara que no som predicados, t'en xuparás es dits. Bé sies pòbre ó rich, ja qu'aquest papé t' còsta dos céntims, mortifiquet, llegil, y llavò, si tant te desagrada, en pòts fé una miloca, y sereu dues.

Per tols aquells que no los assusta es nom de Mossen Lluch, no va rès de lo dit. Déu sia amb nòltros y posem fil à la guya.

Sa derrera vellada que Cristo Jesús passá amb sos séus Apòstols, entre altres advertències los digué:—«*Sempre tendreu pòbres entre vòltros.*»—Y com Ell heu digué, contau que serà vè, malament y tot mos repartissem tots es bens. Al manco, fins à l' hora d'ara, aquella profecia s'ha cumplida y va à ma de cumplirsè per tot allà ahont pastura sa familia humana, à pesar d'ets estudis y flamants projectes qu'ets estadistes s'engarbullan sobre es *Pauperisme*.

¿Es dí que tenim pòbres perque Déu ho vòl? Mos demanarà qualche filosòf d'aquests que ja s'afaytan; y nòltros contestam: Y si no hey hagués pòbres, ¿qu'hey hauria richs?....

Si seño: Déu vòl qu'hey haji pòbres, entre altres motius, (qu'ara no vè à conte numerá) perque tois es qui no'u son, amb señy y amb mesura, pugan

ferlos part de ses riqueses y tractarlos com à iguals y bons germans. Y es mateix temps, diu Jesus à la pobrèa que es benaventurada si aqui, à la terra, pateix set y fam perque vendrà un dia en que l'afartará de bòndevers.

Es sagrat devè que lliga es pòbres y es richs, en termes cristians, se diu: *Virtut de Caritat*.

Es dogal modèrn amb à que es *despreocupats* pretencen encoblá es pòbres y es richs, se diu: *Filantròpia*.

Anem à demostrar en termes rònechs y sense gèns de música alemanya, que entre una cosa y s'altra hey ha sa mateixa diferència que entre es gra y sa paya.

Sapiguem qui son es vertadés amichs, y ets amichs borts de la pobrèa.

II.

Si es mateixos pòbres ara mos pogues sin prendre sa paraula, sabriau moltes coses que es qui se téuen per defensós séus ja may han somiat.

Sabriau ahont es que van à demaná llimosna, es dies que se tròban asfigits, y quin pelatge ténen es qui los ho fan.

Sabriau quina casta de personnes son ses que s'afican dins es botigons per dû un tròs de pa, ó un vestit usat, ó una medicina à n'es desgraciats que, per vergoña, no gòsan trèure es cap defòra de ca-séua.

Sabriau qui es que paga ses escòles à infants de gent trabayadora; qui los trèu de quintes, qui los paga es deutes, qui los agombola, y qui més s'hi arramba quant el mon los nega sa protecció.

Qu'heu diga aquella pòbre viuda carregada d'infantons, que no dû carn demunt perque no menja, qui es que per davall sa pòrta li tira, cada mes, sa renda de sa casa. Es un que, en lloch d'anà cada vespre à n'es teatro, sòl passá el rosari dins ca-séua.

Qu'heu diga aquell baldat, que no's pòt valè de si mateix, qui es causà de que puga acabá es séus anys dins sa familia, en lloch de consumirsè dins l'Hospital. Es es séu confés, un trist vicari que li sòl fé part des sòu miserable qu'es Govèrn li paga.

Qu'heu diga aquella jove sense pares que sura es germanets menuts, tancant sa pòrta à n'es fatxendes que van à tentarla.... Es una señora d'aquestes que duen mènta espessa y pochs perfalans.

¡Ah! ja ha estona qu'està ben demostrat: no es cap d'aquests señós que baladretjan p' es nivellament de ses fortunes, mentres fuman puros y se bolcan demunt otomanes ó s'abeuran de *rom* y de *ginebra* fins à la mal' hora de sa nit.

No, no es cap d'aquells caps esflorats que gastan s'hacienda de sos pares amb berlendinades y divertiments

No, no es cap d'aquells que en temps de bogiòt y de trifulga malavetjan ferse populàs per sortirne amb la séua, y quant tot ha passat, sòls vòlen tenir relacions amb sa gent gròssa.

Aquests no han sabut may que cosa es caridat; y, per qui los sent parlá, pareix que son ets únichs protectòs del poble.

¡Ells! que may s'han afuxat de ferse un *traje nou*, cada pich que vé sa moda nova, y passan p' es costat d'un pòbre jay tot enredat de fret, ¿serán es vertadés amichs de la pobrèa?

¡Ells! que ténen per sistema desjectar les institucions religioses més invulnerables, calumniant arreu per mèdi de sa prensa fins y tot à n'ets àngels que s'anomenan *Germànies de la Caritat*, ¿serán es vertadés amichs de la pobrèa?

¡Ells! que sòls xalan fènt bèfa d'ets *ignorants i andicichs* vestits à l'antigaya perque de dos en dos s'en pujau à n'es pòrxos à visità y socorre sa gent més miserable, ¿serán es vertadés amichs de la pobrèa?

III.

En es nòstro sigle de moral elàstica, de conciències feses y de catòlichs amb mànegues amples, hey ha molteta gent que creu cumplí es devers que Déu y sa societat impòsan fènt, de tant en tant, un *acte filantròpic*.

Filantròpia es s'amor à s'hom, purament humà, sech y desnossat de tota ideia religiosa. Pareix qu'aquest amor s'ha inventat únicament per fé la com-

petència à n' es sant Amor, company de sa Fè y s' Esperansa, dictat per Cristo-Déu à s' Evangèli; y lo cèrt es que casi casi sempre se practica per logrà un fi interessat ó per donarsé tò. Ben repòques son ses escepcions.

No volem di que sa Filantropia sia un mal allà ahont no se professa es Crèdo des Catolicisme: per qui no ha tastlat es pa de xexa, una rahissa d'òrdi es bona y ben rebòna. Emperò, entre nòltros, sa Filantropia ta es mateix papé que fan es rebordays d' una olivera baix de ses tañades verdes y maselles de fruyt y de pareya. Darem algunes mòstres de sa Filantropia qu' ara s' usa.

Vé que à part ó banda ha succehit una desgracia y roman molta gent desamparada. Es diaris descriuen sa misèria à n' es seus suscriptòs, pintan amb colòs molt vius es mòrts qu' han estat víctimes, y, quant pròu han fèt de cronistes ploradòs, llavò propòsan *un divertiment* y obrin una llista per replegá es doblés des compassius.

Sa funció ó es ball, pagats es gastos, trèu coranta duros, v. g. De sa suscripció, à fòrça de sucà y de compromisso, s' en trèuen altres tants; los ho envian amb un mot de lletra, ó bé heu entrega una comissió; reben les gracies; y ja està arreglat.

Se tracta d' una població ahont no queda un sòu de renda de sa que un temps sa curòlla d' es frares y sa caritat des richs fundà per l' Hospital; qu' hey ha que fè? No esteu encorreguts, diu sa *Filantròpia*, en sos doblés de tal ó qual déxa piadosa trasformats en *lámunes* intrasferibles, per ferlos pèrde sa llecoreta nòda que ténen ses llimosnes, alsarém una gran plassa de tòros, y axò serà una finca que produhirà bòns interisos per ajudá à n' es gasto de sa beneficència oficial; bé es vé que es qui anirán à veure es titereros, ó à divertirse en sos tòros no hey anirán en s' esperit de aliviá sa desditzada sòrt d' es pòbres malalets; però, sia còm sia, s' assunto son doblés, y rès trèu tant còm ses diversions del dia si ténen qualche cosa de immoral. Fins y tot, si es nou Hospici tengués molts de llits buyts, per massa sanitat, es bòus (que no es es bestià més irracional) se cuydarán d' enviarli qualche torero.

Ve un' altre dia que à un poble, després d' haverlo encamormat oferintli còses que per ara no li pòden dà, un poch per causa de sa mala añada, y un molt per causa de que se fà tot quant se sab per aufegá s' industria, ses arts y es comèrs, se tròban sense feyna, y per consequent sense menjá, tot un sens fi de pòbres.

Còm aquells que ténen qualche cosa, se veuen en perill de perdre tot, maldament no sian afectats de practicà ses Obres de Misericòrdia, llavò se destexinan y donan trabay per mòure empreses públiques; llavò tois se fan llenços per

compatí es pobrets desesperats; llavò tot son projectes per repartí vuytenes, maulevant, s' entén, en nom des Municipis; y vengan Presidents y Jentes y Vocals, y.... sólfa filantròpica que al cap y à la fi no ret à rès; y mentres tant la pòbrèa dexa es llogaret ó sa ciutat ahont va néxe, y demunt una cuberta d' una barca véya s' en va de cap à Algè, à terra de mòros, à cercá lo que no li pòt doná sa Filantropia des seus paysans.

Ja'n tenim pròu per mòstres.

IV.

Déu es Caritat, diu Sant Juan, y aquell que vol campá sense s' amistat de Déu, no pòt esser bon amich des seu germà prohisme.

Dirán lo que voldrán aquests que branman contra ses institucions que ténen per objècte fè llimosna cristianament; es pòbres los conexen y rès esperan d' ells sino aquella respòsta filantròpica: «à la Misericòrdia estareu bé.»

¡Ah! no saben ells sa fel que ratja de sa séua boca quant à un pobret que los demana un rohagó de pà, li donan es consej de que s' en vaja à la Misericòrdia.

Aquests señòs que gastan més de lo prudent en plers y benestà; que tal vegada tuden tot un patrimoni satisfent sos vics y fènt à sos infants desgraciats; aquests señòs ignòran lo que significa deixá sa companyia d' un' espòsa, d' un fiy ó d' un parent amb à qui viuen; sortí de dins es niu per desguarnit que sia, ahont hey han surat ets infantons, y anarsen à colgá en mitx d' una sala, costat per costat de gent desconeguda, y pará una escudella cada pich que tòcan sa campana. ¡Ah! aquests señòs se pensan que dins es còr d' es pòbres no hey pòt havè es sentiments tan delicats ó més que dins es seu; y no comprenen, que abans d' anà à toca à sa casa gran per romandrehi, preferescan més anà mil pichs de casa en casa demanant almoyna per amor de Déu, esposantse à rebre y ampará sovint tals galotxades.

Dirán lo que voldrán aquests que tant pretenen de defensá es drets y de mira p' es bé d' es pòbres malanats; es fets los contraduien; en sos seus sistemes, tot lo més que lògran es satisfé sa séua vanidat mostrantsè còm à protectòs de sa desgracia, axí còm feyan ets hipòcrites per ses sinagogues, que repartian ses llimosnes cridant es malanats à sò de trompa. El mon los dará es prèmi des bé que fan segons es manaments del mon. Ara aquells que fan llimosna en sa ma esquerra y sa dreta no 'u sab, aquests son es vertadés amichs de la pòbrèa; aquests serán recompensats allà dedalt, es dia qu' haurán de passá contes.

MOSSEN LLUCH.

À BALQUENA!

Palma 9 de Desembre.

Amich GORIET: Es Directò de L' IGNORANCIA me té encarregades ses gloses des número de dissapte qui vé. Jo, entre s' anà à confessá ahí, diada de la *Porissima*, y doná es molts anys à unes quantes Concepçions amigues de sà dona, no he tengut mica d' espay per engarbullarles, à ses gloses. Confiy que per aquesta vegada me treurás des compromís, y ja sabs que axò son jornals qui's tornan.

Enviem lo que bé t' aparesca, y disposa en quesvuya sia bò des teu ignorant amich y camarada,

MIRANIUS.

Palma 10 de Desembre.

Endidalat amich MIRANIUS: Per lo travat qu' ests y has estat sempre, (no 'u diech per alabarté,) no merexías essé Tinent de L' IGNORANCIA. Una confessió y quatres molts anys t' han bastat, segons vetx, perque t' trobasses sense recapte a s' hora d' enforñá. ¡Vaja un *neo!*

Si no tens gloses per dissapte, ¡no t' retgires, hombre! Si Deu no mos enviás altres apuros..... Aquí som jo, que per tan poca cosa no 'm retgir.

A falta d' una, tench mitja dotzena de poesies *en cartera*. Una es d' un Seminarista, que parla de festes de Nadal, y que en posarli mitjes soles, romandrà de lo milló. Aquí la t' enviy.

Si la trobas encara primerenca, van t' aquí un' altra que s' titula *Gent de Sineu*. Crech que t' agradarà. Si no es des teu gust, t' enviy aquesta de *Mettáseras*, que vatx engirgolá ahí es capvespre. Amb axò no més, ja tens recapte per tres setmanes.

Y si cap d' elles t' entra per s' uy dret, t' en puch envia una cateyfa que 'n guard escrites, en forasté llampant, y aplegades aquest estiu passat, corre-guent fèstes de carré. Casi totes, es una llàstima que L' IGNORANCIA no les estantri, perque ets ignorants lectors s'en xuparien es dits. Hey ha sa de sa fèsta de la Trinidad, qui comènsa:

Albicias oh alfarreros!
Pues la vuestra cofradía
Da principio en este dia
Dei verano los recreos.
Vosotros inauguraís
De las calles el festejo
Con mucha pompa y cortejo
Como siempre acostumbrais.

Vamos, pues, á disfrutar
De su noble llamamiento,
No más que sea un momento.
Nos podremos solazar

Allí presenciarémos
Mucha elegancia y ornato,
Gran prudencia y recato
Que sin duda elogiaremos.

Y llevó seguexen altres cuartilles com
aquestes:

Ameniza esta función
Con alegría melodía
El son de la chirimía
Que alegra su corazón.
También la turba infantil
Se quiere ir deleitando
En saltando y brincando
Al toque del tamboril.
Con entrañable armonía
Padres, madres y hermanos
Hoy se quedan convidados
A comer al medio día, etc., etc.

També tench, si les vols, ses cobles
de sa festa de la Beata, que diuen:

Calle de la Platería
Cordelería, Galera y Hostales
Por ser calles principales
Obsequiamos este día
Con suficiente alegría
Tranquilidad y unión
Toda la corporación
Los cofrades convidamos
Y los demás esperamos
Cuando llegue la ocasión.

El Clavario Juan Fuster
Convida al pobre y al rico
Al más grande y al más chico
Sin distinguir la mujer
Con su muy poco poder
Y su grande voluntad
Convida toda la Ciudad
Para obsequiar la fiesta
Y si alguno en su casa queda
Será por casualidad.

Venid que os esperamos
En nuestras casas honradas
Serán muy obsequiadas
Las familias que convidamos.

Y si aquestes no t' agradan, lo qual
es casi impossible, t' enviaré ses de
Sant Cristòfol, que aquells famosos
Goigs des n.º 4 de L' IGNORANCIA, com-
parats amb elles, no valen una bleda;
y també podrás aprofitá ses de sa fèsta
de sa Capelleria, que son de ses millo-
retes. Y sino, judica:

Llegó el dia deseado
Por las mozas y no viejas
Que ven ondear las banderas
Con su amante á su lado,
Y miran con gran cuidado
A todos los concurrentes
Que obsequian diligentes
A su modo de vestir;
Porque ellas quieren lucir
Para divertir las gentes.

Cada año se celebra
Esta fiesta con honor,

Y porque luzca mejor
Haremos lo que se pueda;
Para honorar nuestra bandera
Del Sindicato, señores,
Pedimos prestén favores
Toda nuestra vecindad,
Y demás de la Ciudad
Que atiendan nuestros clamores.

—
¡O banderas ondeantes!
Mas brillantes y hermosas
Miradlas bien, buenas mozas,
Con vuestros ojos triunfantes
Sus colores son constantes
Para lucir este día
Con suficiente alegría
En la calle que vivimos,
Hicimos cuanto podímos
Para dar gusto sin medida.

—
¡O banderas muy lujosas!
Viva España y sus Españoles
Si tenemos pocos dólones
Nuestras fiestas son pomposas,
No pueden ser milagrosas.
En esta fecha corriente
Porque diría la gente
Que imposibles pedimos,
Pero nosotros decímos
Que complacen al concurrente.

Si aquest genero de ses festes de carré
no te caygués en gracia, t' enviaría una
carta que vatx trobá un dia dins es covo
des papés dolents d' un missé coneugut
meu. Es digna de notá, per essé escrita
d' un des qui mos fan la guerra á nol-
tros *ignorants*, propagant s' *estrucçió*
pública qui á España. Van t' aquí un
escapoló:

Muy Sr. mio de mí
Mayor consideracion:
El que suscribe y escribe
Saluda á V. con afecto
Y en gran confianza vive
De profesarse respeto.

—
En actos de su servicio
Me hizo usted gran favor;
Que abocado á un precipicio
Estaba yo y me salvó.

Siempre tendrá yo presente
La humanidad y la virtud,
Si bien no, con intereses,
Siempre sí, con gratitud.

Reciba por el dador
Este tan pequeño obsequio
Que remitido es con honor
A persona que yo aprecio.
Seis pares de naranjas
Fruto del punto en que vivo;
Y tengo la confianza
Lo apreciará como amigo
En la certidumbre vivo
Que un desaire no veré;
En su dignidad confío
O engañado yo seré

—
La ocupación que hoy tengo
Honrada en cierta manera;
Gano muy poco dinero
Pues soy maestro de escuela.

Pero voy pasando el tiempo
Tranquilo á veces pensando
Los trabajos y tormentos
A que estube preparado.

—
P. D. Dispense el atrevimiento
Unido á la franqueza
En dirigirle estos versos.
Pues son hechos con prudencia.

—
¿Qué li tróbas? que m'hi dius? Ara
tu mateix, tria de tot axò lo que t' con-
venga, y digues lo que vols que t'enviï.
Salut y ignorancia te desitja per molts
anys es teu camarada;

GORIET.

—
Palma 10 Desembre.

GORIET de ses mènies cantimptiores:
No pòts pensá lo aliviat que m' dexa sa
téua carta d' ahí. Ella tota sola me ser-
virà de *glosa* per dissapte qui vé. T' has
acreditat de bon amich y bon cirinèo
per un cas d' apuro.

Enviem tot quant me dius, en canvi
d' aquest huronet de figues seques hor-
dissots blanques, sis codoñes y una
aferrada p' es coll, que p' es dador t' en-
via es téu agrahit amich y *compañero*,

MIRANIUS.

XEREMIADES.

¡Cap còm aquesta! Heu de pensá y
creure, ignorantissims lectors, qu'un
Retgidó qu' amb sos séus actes ha de-
mostrat essé pochi afectat de ses anti-
guedats y des retaules, ara, fa pochs
dies, proposá que se guardassin á La
Sala es retratos de tots es señors Alcal-
des de Ciutat, considerantlos còm à va-
rons il-lustres dignes de perpètua me-
mòria. Y s' Ajuntament ya resoldre que
endevant, mentres ets interessats pagas-
sin es retaules; còm si diguessen, que
cada Alcalde se penji ell mateix á dalt
La Sala. ¡Còm si no s'hi haguessin pen-
jats abastament!

Nòltros que creym qu' hey ha Retgi-
dós tan notables còm qualsevol Alcalde,
y s'autó de sa proposició opinará còm
nòltros, proposariam que cada pich que
se fa Ajuntament nou, fotografiassin tots
es Retgidós, axí còm sòlen ferho es mon-
tissionistes, quant surten Batxillés, y
d'aquest mòdo los costaria més barato.
Y encara més: proposariam que baix de
cada estampa s'hi apuntassin es nòms
des vius que l'han volat, y es mèrits per-
sonals des varó il-lustre investit des cár-
rech de Retgidó. Y encara més: propo-
sariam que dins es mateix quadro, s'hi
assentás es déficit de La Sala es dia
que se despassa es *flock*. Y encara més:
proposar i am que aquestes colleccions
de retratos y datos històrichs ocupassin,
á mòdo de Mussèu, es local qu' ocupa

s'Arxiu del Reyne de Mallorca, (si arriban à trèurel defòra) ó un'altra sala que estigués ubèrta à n'es públich cada dia, per més glòria y satisfacció des Retgidós mapats.

Ses còses còm aquestes ó s'han de fé conforme ó no ferles. Axò es s'opinió de L'IGNORANCIA.

* *

Un ignorant propòsa que sian també declarats varones ilustres tots es municipals, empleats y serenos qu'hajan resistit més de mitj any de no cobrá una maya, sense morirsé de fam; y que los puguin es retrato des fondo de *imprevistos*.

Si axí s'acòrda, com es d'esperá, aquells pobrets tendrán es consòl de dí: —S'Ajuntament no mos paga: es vè; però mos penja.

Y lo que no es à un cap será à s'altre.

* *

Es dia de la Puríssima demàt, à la Sèu, mentres feyan sa processó, abans de l'ofici, cantant sa lletania, un anglès protestant va preguntá à un mallorquí catòlic si es seminaristes que formavan devant, devant, en dues taringues, pertenexian à un'escòla de muts, pues tots caminavan amb ses barres estretes, devant cantá es primatxés y respondre es beneficiats.

Es mallorquí romangué un poch confús, però va contestá à s'inglés que à sa nostra terra acostuman à dí els *ora pro nobis* molt baxet, no per empagahiment sino perque se sab que el Bon-Jesus no es sord.

Apesá de lo ben contestat que quedá aquell protestant, nòltros aconseyam à n'es seminaristes que no se plangan tant sa veu, pues los fa poch favó que à un acte ahont se prega à Déu en comunitat, semblin un retgiment de muts.

* *

Firmat per *Un Ingles de s'Ajuntament* rebérem es dia de Santa Bárbara un anonim, en que s'hi conté un Projecte per axugá (*enjugar*) aviat es dèute municipal, establint uns quants arbitris nous à sa plassa de Cort, còm à punt més avinent per fé entrá es doblés en caxa.

Entre molts altres, s'hi establexen es següents:

1.er Una pesseta per cada travelada, llenegada ó torsuda de peu, demunt s'empedregat. S'exceptúan ses travelades des *concejals*, que's pagaran à mitx duro, y ses des serenos y municipals, que per indemnisió tendrán es dret de travellá de franch.

2.on Un duret d'or per cada molla qu'hey romprán es carruatges de *lujo*, si van dé buyt; y dos reals més, per cada persona qu'hey tropian colcant.

3.er Sèt sous y mitx (que vénen à essè cinch reals,) per cada persona que,

en dia de fanch, travessará sa plassa fent *esses* ó volteres, ó durá es baxos des calsons amb esquits de fanch, quant baja travessat de can Obradó fins à ses *bolzes* copiñeres.

4.t Cinch cèntims de pesseta per cada ciutadà que contemplí ses alimaires y es festé en dia de gala.

Y per últim, dos centimets, (es mateix prèu de L'IGNORANCIA,) per cada un que mirarà quina hora es à n'*En Figuera*.

Amb axò, si s'Ajuntament no's posa aviat cabal, serà perque no vol.

* *

Ara serà un gust es veure com es serenos y es municipals posarán multes, à *tente bonete*, una derrera s'altra.

S'Ajuntament ha trobat mèdi de ferlos desxondí, resolguent que es 45 per 100 d'aquelles multes serveasca per ferlos sa robeta qu'han mesté.

Ara veuré municipal que, cridant fòrt, dirà à qualque venedò ó botigué: —«¡Dos duros de multa!»—Y entre dents: —(Ja tench per calsons.)—Es cap d'un poch, cridant:—«¡Trenta reals de multa!» Y llavo remugant:—(Ja tench per guardapits.)

Està vist: lo que no s'inventa un Ajuntament endeutat fins à n'es coll, no s'ho inventa ningú.

* *

Un colega (*colega* vòl dí periodich) propòsa arreglá s'empedregat de Cort, ara que tant mateix l'han de desfè per 'mor de sa síquia qu'han ubèrta.

—No, señor! s'empedregat ha de romandre tal còm està, amb sos mateixos closts.

—¿Y per quines cinchcentes?

—Per ses cinchcentes pessetes que valdrán ses 500 travelades diaries d'es vesins, en dia que s'aprovará es projecte d'*Un Ingles de s'Ajuntament*.

* *

Encare hey ha diaris que ténen coratge d'intercòdí en favó des carré de Sant Miquèl.

Señal de poques feynes.

* *

Un sostre d'una casa de devés ses Caputxines ha passat per uy.

En es carré des Perayres, un tròs de casa ha passat per uy.

Devés Santa Creu, passá per uy una mitjanada.

Es Claustre de Sant Francesch y sa paret de Sa Llonja..... No vos retigureu, lectors: es claustre de Sant Francesch y sa paret de Sa Llonja encara no han passat per uy.

* *

Es camí de ferro d'Alaró comensarà à *andà* à principis d'aquest any qui vé.

Vòl dí, abans que sa síquia de devant sa Diputació estiga acabada.

PORROS-FUTES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Val més un tort en sa ma, que mil y cinquents que còlan.*

SEMBLANSES.—1. *En que n'hi ha de fresca.*

2. *En que n'hi ha de ranç.*

3. *En que n'hi ha de baldchs.*

4. *En que fan èdites.*

QUADRAT.—*Pepa-Evam-Pago-Amor.*

FUGA.—*Mal de molts conhòrt de besties.*

PREGUNTES.—1. *Ets anys.*

2. *De bañades.*

3. *Fé tant de mal còm puga.*

4. *La mort.*

ENDEVINAYA.—*Es porç de sa rifa.*

LES HAN ENDEVINADES:

Totes fòra una:—*Bubú y Vorariba.*

Vuyt:—*Un Inquier, Pèp Blat, Dos Tranquils y Un Sabaté en distans.*

Cinch:—*Farinetà.*

Tres:—*Un Seminarista nòble.*

Y una no més:—*Un Oficial sense empleo.*

GEROGLIFICH.

Cap Cap Cap Cap
Barret Barret Barret Barret

TONI ÑERDES.

SEMLANSES.

1. *En que s'assembla un moix à un falç?*
2. *¿Y un malgastadó à un Sant-Cristo?*
3. *¿Y es Moliná à un betlèm?*

COP-PIU.

TRIANGUL DE PARAULES.

.
.
.
.
.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegint des diagonalment y de través, sa 1.^a retxa, un nom de dona; sa 2.^a, un nom d'home; sa 3.^a es nom pàges d'una fruta; sa 4.^a una cosa com un llibre; sa 5.^a, lo que tenen ets instruments de música, y sa 6.^a una lletra.

JORDI DES RECÓ.

PROBLEMA.

Una madastra hortolana, no poguent trobá motiu per atupá tres fiastres séues, los digué:

—Tu, sa majó, duten à vendre aqueix pané de melicotons, que n'hi ha 50; tu, sa segona, aquest altre, que n'hi ha 50; y tu, sa petita, aquest altre, que n'hi ha 10. Los heu de vendre à n'es mateix prèu, y m'heu d'entregà totes tres sa mateixa cantitat de doblés; y alèrtà que yo los vos partigueu.—Ses tres atlòtes tornaren havent cumplit exactament aquelles ordes; y entregaren cadascuna es mateixos doblés á sa madastra.

¿A quant varen vendre es melicotons, y quina cantitat varen entregá?

JORDI DES RECÓ.

ENDEVINAYA.

Era moreno monpare;
Cremat hagué de morí
Perque jò nasqué; y ara
També me creman à mí.

BÉ-BÉ.

(*Ses solucions dissapte qui vé si som cius.*)